

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA

ORGÀ Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

A Palma, cada número.	2 céntims.
Fòra de Palma.	2 1/2
Números atrassats.	4

Sonarà cada dissapte, si té vent à sa flanta.

SA LLONJA DE PALMA.

El Isleño de dia 15 del corrent insertà un article que merexia esse reproduhit per tota sa prensa periodística de Palma, ^(a) pues ses veritats que diu surten de qualcú qu'estima molt ses glòries de Mallorca. Nòltros que pensam en tot axí còm ell y no cedim à ningú en quant à estimá s'Art de sa nostra pátria, el traduhim per satisfacció des qui l'ha escrit y per honrá ses columnes de L'IGNORANCIA. Diu axí:

«Prest fará dos àns que, després d'havé regonegut sa Llonja, el seño arquitecto Pavía aconseyá un bon repassó à sa teulada, llevá ses caperutxes à n'es torreons y altres adobs que, à la bona de Déu, romangueren fets l'àny 1879.

A les hores se digué, y nòltros heu creguérem vejent lo comensat, que seguirian ses obres de restauració fins abaix de tot, per torná à n'es monument de l'inmortal Sagrera, sa bellesa que mans *alevosos* y s'atlotèa li han llevat; emperò, avuy, confessam es nostre embabay. Es temps passa y sa restauració está aturada, Déu sab fins quant; y lo més sensible es que ni tant sòls s'adoptan mèdis per evitá que de cada dia s'aumentin ets esmorrells.

¿Es qu'hey ha propòsit de qu'aquest edifici monumental, record de sa nostra passada grandesa, fassi uy baix de sa fetgeria que mos caracterisa, còm à per bèfa de s'il-lustració des nostre sigle?

Ja no parlam de sa paretòta que còm una paparra hey té cosida, perque quant no s'ha tomada, es perque qualcú que pòt més que nòltros y més que s'opinió general del país té interès en aguantarla dreta; però si devem ocuparmos de lo abandonat que se dexa aquest edifici, per qual possessòri mos ténen enveja altres payssos més il-lustrats que s'nostro, ahont se rendeix culto à s'Art y à ses obres de mèrit regonegut.

(a) Sia dit en veritat: *La Opinion*, dimecres passat donà una maneta à l'assunto.

A sa Llonja de Palma l'admiran ets estrangers que saludan sa nostra platja y llavà encara contemplan ses fotografies. Tan solament nòltros, fiys d'aquells que la mos deixaren per herència, còm à rica jòya de sa séua època, la miram indiferents sense fé gens de cas des seu inestimable való y *sens alsarmos es ventrey es ruinós aspecte que de cada dia mos presenta*.

Nòltros no imitarém sa tasca que s'ha imposat un apreciable còlega ^(b) també entusiasta per sa conservació d'aquesta glòria artística, publicant sovint records à mòdo de revulsius per mèdi d'els quals se propòsa curá s'inèrcia y sa pruaga que té enxolxats es sentits de ses personnes à ne qui tòca vetlá per aquest monument, perque tot quant se puga di sobre aquest assunt ja s'ha dit ^(c) y ja se sab que no hey ha pitjó sort que es qui no vol ohi.

Demanam per derrera vegada sa restauració d'aquest edifici y sa desaparició de sa tâpia que l'enlletgeix; y es lo manco que podem demaná. ^(d)

(b) Tenim sa presunció de sospità que s'articulista mos aludeix à nòltros. Si axí fos, gracies p' es bon record y fina atenció.

(c) Perque vejin si s'ha dit, copiarem aqui lo que s'estampa à sa *Guia de Palma y d'alguns pobls de Mallorca, redactada per una comissió de la Sociedad de L'IGNORANCIA*.

«SA LLONJA. -Antiga Sala del Comers, tota de pedra à cara vista y d'estil gòtic es més pur. Vertadera joya monumental d'un mèrit ja may ponderat à bastament. S'axeea derrera sa murada, à l'esquerra de sa pòrta des Moll veyá. Es progrés y sa utilisació del sige n'han fet un magatzem de trastos. Per fè cassola, avuy en dia, basta y sòbra un botigó forrat de paperaynes devés ses Copines. Es pedrisos de dins sa nostra antiga Llonja son molt dús per sèurehi nauixers que, de malalts que estan, no pòden alsà xella.

Recomenam als viatgers que mirin es portals d'entrada, capolats à pedrades y à còps de lliura quant hey entrat pipes, botes y trastam. Tal volta afinarán una llantera travada à ses motlures.... serveix à n'es veynats per penjá xots y escorxarlos quant s'en ve Pasco! Si fossem à Africa, hey penjaríen qui heu compòrtat, poguentlo aturá.

Ara se tracta de tomá sa murada que li fa bardissa entre es dos Molls; per poch que's torbin, primé caurá sa Llonja, perque ses grans obres fiyes d'un ingèni còm es d'En Sagrera, s'esfondran per si sòles quant arriba es dia en que ningú coneix son preu y dignitat.»

(D) *El Sarracossá*, calendari de l'àny 1873.

(d) Nòltros demanariam, ja qu'hey som, que se construís un retxat de ferro revoltantla, per tres costats lo manco, de mòdo que s'edifici romangués tancat dins un jardi. Axò seria es mòdo d'evitá que li capolassin s'entompeu. Emperò, iy qu'hem de demaná ara que ja temim *Escola de Comers*?

UNA FESTA CASOLANA

L'IGNORANCIA

REVISTA CRÓNICA
Y XEREMIES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS.

S'envian es números à domicili, tant à dins Ciutat còm à ses Viles, pagant per adelantat à s'Administració (Cadena de Cort n.º 11), 1 pesseta à conte de 16 números.

Per axò no se necessita més que voluntat, suposat que no han de mancà diners, ^(e) y à fí de lograrhò mos dirigim à n'el seño Governadó de sa província, qui en moltes occasions ha demostrat més amor al país que molts d'es seus fiys, y li suplicam que mir aquest assunt amb tota sa predilecció que se mereix y amb so zèl que mos ha sabut demostrar en altres assuntos de no major interès.

Tal volta no está molt lluñy es dia, si es que es projecte de Fires y Féstes s'ha de dû envant, en que es salon de sa Llonja sia, més que necessari, indispensable per celebrarhi s'Exposició que se projecta ó per altres aplicacions, y à les hores convé qu'estiga en condicions de podersen aprofitá, suposat que sa séua restauració no es cosa que puga fersè amb un dia y amb so *cumplase* des qui heu pòt maná. S'ha menesté es seu temps, y es precis prendre sa colada tènra.

Si devant sa necessitat qu'hem demonstrada y devant sa perspectiva que oferim, encara se mira amb indiferència aquesta questió, s'història mos judicará à tots: nòltros haurém cumplit amb so nostre devè y no tornarém à ocupar mosnè més, plaïent en silènci que sa generació actual sia tan irrespectuosa amb sos séus ascendents y tan avara en sa conservació de ses prehuades joyes que mos varen deixá.»

Nòltros, que som un poch mes caperuts, si que feym contes de parlarnè més; encara mos romanen uns quants cartutxos y los gastarém, no per ferí à ningú,.... per despertá es qui dòrmen.

ALIATAR.

Desenganemmos, tot lo que se deman per ara en bé d'es monuments, à Mallorca, serà allò de *Vox clamantis in deserto*. Mirau à la fi còm mos tiran en terra es claustro de Sant Francesc, à pesá de que no ha mancat qui ha fet quant ha pogut per salvarlo.

(e) Desitjariam que s'autó d'aquest article mos digués d'hont los treuria, perque la veritat es, que à sa nostra Llonja, per restaurarla y embellirla conforme se mereix, hey podrian gastá de 15 à 20 mil duros.

UNA FESTA CASOLANA.

(ACABAMENT.)

IV.

Còm vos deya, à les sèt des vespre sa casa den Dionís, que no tenia rès de gran, estava al tip de gent que venia à donarli es molts anys y à passarhi sa vellada. Entre lots, grans y petits, mas- cles y femelles, devian passá de dues dotzenes.

Tota sa lluminaria de la casa cremava óli y petróleo: es quinqueret bò à dins sa saleta; es quinqué de fé feyna cada dia, amb sa ventaya verda un poch sa corrada per dedalt, à dins es menjadó: sa llumeta en es passet, y es fanal de paret à s'escala.

Tant còm entravan ets amichs y co- negudes, y havian salutat En Dionís y donat besades à n'es nins diguentlos *que tal, maco?*, na Tomasa los feya passá à n'es menjadoret, y los repartia quartos y ses derreres tayades des pa den Pou que à mitx dia havia romás. Còm havian menjat y begut, torcat es morros y espolsat ses miques, s'en tornavan à sa saleta, y s'asseyan axí còm milló podian.

Des quatre recons de sa sala, prest n'hi hagué tres d'ocupats per tres *parejas* de jovensans que fugian de con- versà, y que hi prengueren lloch per- que no los destorbássen. Los haguésseu vists de dos en dos, fent *xep-à-xep*, amb sa riayeta à sa boca, *ell* assegut à la banda, estirantse es puñs ò paupantse sa barbeta, y *ella*, collet tombat, jugant amb so ventay y de tant en tant mi- rantlo à *ell* amb uyets de vòga.

Arribá à un punt que no hi cabian. Llavò En Dionís, En Francesch, jò, y es quatre més camarades mos n'anàrem à dins es menjadó, per fumá amb tota llibertat y xerrá de *la nostra*; però encara no feya un quart qu'hey éram, encara teniam en es morro sa punta d'es puret algerí, coló d'oliva, quant s'en vengué tot depressa En Dioniset, que de part de ses *mumays* si volíam aná à sa saleta, perque havia de comen- sá sa funció.

—Digués qu'ara hey anam,—va dí En Dionís pegant ses derreres xupades, crém no crém, y acabant es derrés mots de sa conversa.

Quant varem entrá dins sa saleta, mos trobárem qu'En Dioniset y ets al- tres camarades séus havian compòsta una especie de tròna amb tres cadires, de ses d'allà defòra per no soyarles en posarhi es pèus demunt, y tothom s'ha- via assegut en fileres, per milló veure la fêta. Tota sa bagilèa sortí de sa sala, y es cap d'un poch tornaren entrá, de dos en dos, y s'asseguéren à ses cadires baxes. En Dioniset, qu'era es cap

de colla, pujá demunt sa tròna, y co- mènsa amb tota sa gravedat d'un pre- dicadó:

—Señores: *Despues de cuarenta años de peregrinacion por el desierto....*

Y segui de memòria tot aquell capitol des Fleury, sense trepidá, mentres que na Tomasa feya ensignes de que callá- sen à n'en Periquet y à s'alire nin de na María Jusèpa, que iapantse es nás y sa boca amb sa ma, se miravan y escla- fian de riure.

Jò creya qu'en Dioniset faria punt en acabá es capitol; però m'errava; perque segui d'aquesta manera:

—*Y al mando de Josué entraron en la tierra de promision. Por entre unas ma- tas—Seguido de perros—No diré cor- ria....*

Y ja va essè partit, sense aturarse fins qu'acabá sa fábula. Quant va havé arribat à *Llévense este ejemplo* y devallá de sa cadira, no heu vist tantes mans- balletes may.

Ses amigues de na Tomasa li pondre- ravan es mèrit des *majoret*; y sa *memòri* que Déu nòstro Señò li havia dada. Sa mare, tota baves, no feya més que dí:

—¡Jesus, fietes; bòn *papaguèy* tenim en casa; y llavò que no está empagahit may; si'l vesseu, tot lo dia no para un instant....

En Dionís feya sa mitja y no deya rès. ¡Qui sab si p'es seu pensament hey rondonetjava es gran banch des costat de l'altà majó de la Sèu, en dia de fèsta grossa, y hey afinava es seu hereu en- tre es Retgidós amb frac y medalla y es floch groch y vermey! ¡Lo qu'es s'esti- mació d'un pare!.....

Acabada sa primera part, totes ses cadires tornáren romandre en es seu lloch, ò per milló di, se componguéren en rotlada, perque En Dioniset (y ja's sab que allà, per ell, tothom callava,) dispongue que s'havian de comensá es jochs de *prendas*.

—Jò'n som! jò'n som!

—Y jò també!

—Y jò! y jò—cridava tota la menu- dèa, poñint per ferse lloch y entrá en ròtlo.

—*Silencio!* (digué en Dioniset alsant es dit.) Lo primé de tot, s'ha de jugá à *un barco carregat*, que tots en saben, y sa lletra ha d'essè sa P: qui's torba un poch, paga peñora.

Cuanita, (digué sa mare d'una *olla* de ses arreconades,) 'xau aná un poch *axò*: arrambauvos, y jugaréu.

Na *Cuanita* y es seu *pollo* s'hi acostáren de mala gana, y lo mateix feren ets altres d'es recons, còm à per ver- goña.

En Dioniset en mitx de sa rotlada, ja s'havia trèt es mocadó de sa butxaca, y l'havia nuat:

—Bono: are comensam: estau alèrita. Ha vengut un barco carregat de.....

Y tirá es mocadó à sa mare.

—Patates! (respongué aquesta.) Ha

vengut un barco carregat de.....

—Papé! (va dí na María Jusèpa quant se sentí es mocadó demunt sa falda.)

—Papé? (remugá en Francesch.) Ja en tenim que basta per caldera à dins Mallorca, sense que mos ne dugan més.

Na María Jusèpa tirá es mocadó à un d'ets *enamorats*, que ágafat de descuyt, romangué embabayat, fins qu'es cap derré, li amollá:

—¡Xocolate!!

Tothom esclatá en riure, mentres que En Dioniset li allargava sa ma, cridant:

—¡Peñora! ¡peñora!

D'aquesta manera segui es joch, fins que tothom tengué peñores abastament, y llavò les comensáren à encantá, amb sa cansoneta: ¿De qu'encaularém aques- ta peñora?—De mi señora.—¿De que l'hem d'encantá?—De lo que vostè vol- drá.

Ningú més qu'en Dioniset encantava ses peñores, y tothom s'havia de conformá amb sa seu sentència. A sa mare li fé dí *tres sins y tres nons*; à son pare, *que content*; à na María Jusèpa, *un ra- mell*; à n'En Francesch, *un compromis*; à mi, que no estava per jochs, *es miray*, y à s'enamorat distrèt, posá *es quatre pèus à sa paret*.

S'acabáren ses peñores, però no sa juguéra de la gent menuda, que, fos còm fos, volgué que jugásem *à secrets*, *à berlina*, à n'el *seño rectó*, y per remata la fêta, à n'es sereno.

Entre riayes, y truy, y jochs, y xar- radissa, tocáren les dèu des vespre.

En Francesch y jò, còm homos de bònes costums, parlárem d'anarmosnè à *retiro*; y llavò comensá es truyet de ses despedides, y altre molts-añs, y infants que queyan de sòn, y cercá mocadós y mantes y capells.

La casa s'anà buydant à poch à poch, quedant amb tot es cadiram en revòlt, es llums encesos, sa taula d'es menjadó embascolada, es trispòl brut, y una at- mòsfera carregada de baf calent y de polsim qu'entrava dins sa gargamella.

Devés les dèu y mitja, ses derreres visites devallavan s'escala, tapantsè es nas per pò d'un refredat; jò m'en puja- va à ca-méua, maretjat y adolit, y men- tres En Figuera dexava caure les onze, me mirava amb pena y penjava à sa res- patlla d'una cadira es méus pòbres guar- dapits coló de canari.

Just à sa matixa hora, segons noti- cies, mentres En Dionís dins sa seu alcova se posava sa camia des jèure, na Tomasa li deya, traguentse ses calses:

—Y encara voldrás tornarhi, l'any qui vé, à fé tanta fêta y tanta bulla?

—Y per què no, dòna de Déu?

—Mira còm mos déxan sa casa: y llavò es gasto.....

—Tira! qu'es Sant de la casa just vé un pich cada any, y no es pagat per s'alegría des *nin*.

—Sí, però tant, tant.....

—Toca, Tomasa, colquet; resem ses

cinch llagues y es Crech en un Déu; y d'ara à llavò ja'n tornarém parlá; que d'aquí l'any qui vé, Déu sab qui serà viu.

GORIET.

PIGRAMAS.

Vatx preguntá à n'En Pascual:
—Qu'es, ¿cóm estás de dobles?
—Axí, axí; no'n tench demés,
Però no'm va del tot mal:
Sempre me sòbra per guants.
—Axí ja farás bona obra:
Vòl dí, per guants, ¿qu'es que't sòbra?
—Homo, me sòbran ses mans!

Un Jutge va preguntá
A un lladre molt afamat:
—¿Per què te duen fermat?
Y es lladre va contestá:
—Es per cosa ben senzilla;
Perque de llòch vatx mudá
Docents duros y un collá
Qu'estavan dins una arquilla.

Un Municipal ja feya
Cinch mesos que no cobrava,
Y de talent badayava,
Y de magre casi queya.
Quant sa butxaca's gratava,
Un centimet hey hagué,
Y en aquell punt, s'en temé
D'una dòna que cridava:
—¡Ala! ¡barato! ¡veis via!
Y ell li diu:—De lo que téns
Damen un cèntim.—Tú tria.
—¿Y que son?—¡Escuradents!

SEN GURRIÓ.

Preguntava En Pòca-roba
A Don Xim aquest hivern:
—Entre un sastre y un Govèrn
¿Quina diferència hey tròba?
Y Don Xim, que parla clà,
Riguent, riguent, li va dí:
—Qu'un, es pòble sòl vestí,
Y s'altre el sòl..... despuýa.

UN FERIT D'ALA.

XEREMIADES.

¡GUERRA! ¡GUERRA! ¡ATRAS, HIPÓCRITAS, COBARDES! Axí comènsa un anunci de sa baratura de ròba blanca qu'hey ha à sa Costa den Brossa, y també diu que en aquesta baratura *degollan* mocadós, *creman* camisetas, *estermanan* estovayes, *revolucionan* camies de dòna, *despilfarran* calcetins, *derriban* calses blanques, *alborotan* pesses de fil, *donan* camies d'homo, *tiran* mocadós blanxs y *guinavetetjan* ses cortines.

Un exemplá d'aquest anunci queda arxivat en es Museo de L'IGNORANCIA.

Hem vist es trabays de perforació que à un hort de devés La Soledat va emprende Don Juan Ribas, y mos ha admirat sa constància amb à que los prossegueix. A l' hora d'ara es forat qu'ha ubert amb so trepat de ferro té 115 metres de fondaria, còm si diguessem 580 pams mallorquins.

Lo que no sabem es qu'ets enginyés ó aficionats à sa Geología hajin anat à recuhí mòstres y à examiná es terrés que han traspascat.

Veys allá un homo que se gasta un capital p' es gust de comprová ses teories de Mr. Hermite, y sa Diputació provincial que pensa en subvencioná una botiga per vendre cuadrets, y Cassino-Conservatori de música de tota casta, no ha pensat en envia un facultatiu intelligent à estudiá es pou del Sr. Ribas, ni tant sòls li deu havé passat un ofici per darli coratge.

Bé es veritat que sa Barrina de sa Diputació está à disposició des qui la necessit, y axò ja es qualque cosa. Però, i que dèu tení aquesta eyna que tothom li fa barres!

Si es vòt de L'IGNORANCIA serveix de qualque cosa, nòltros opinam que fins aquí més ha fét el Sr. Ribas ell tot sòl que tota sa Diputació, à pesá de que regonexem es séus bons desitjos.

Veurem còm anirá.

A un seño que, devés les cinch y mitja d'es dematí, s'en anava à missa, li robáren aquests dies es dobles y es rellòtge, quant era à ses escales de la Sèu.

Un pererós dormidó qu'heu va sentí contá, s'esclamava:

—¡Y encara dirán que convé axecarsé dematí!

A una de ses derreres sessions, s'Ajuntament va nombrá Síndich à D. Pèp Estade, (tot li sia enhorabona;) tractá d'establi una escola à Santa Catalina (que bona falta fa;) doná una paga à un Municipal, (y ets altres que tengan paciència;) parlá sobre es Cadafal des Born (ganancia per n'Oms;) aprová un dictámen sobre sa banda municipal, (encara anam de sòlfes?) rematá sa subasta de néu p' es malalts, à l' amo de Can Bartola, (ningú milló qu'ell;) pagá 113 pesetas que devia, de papé, (molt de papé empran, p' es papé que fan;) aprová un dictámen d'*aygo*, (qui parla d'*aygo*?) y acordá també comprá una romana: (Un Retgidó s'hi oposá, pensant tal vegada que s'Ajuntament ja està *pesat* y sospesat.)

Tot axò, y més, amb una sessió. No vé à tant cada setmana.

A Mahó hey ha falta de bracés, segons escriuen. Es jornalés qu'hey vajan

trobarán allá feyna segura y bòn jornal.

Fos estat temps enrera, aquesta noticia hauria alegrats molts de pòbres mallorquins: però ara.... Ara, gracies à Déu, ja ha plogut, y sa gent de feyna troba jornal, sense anarsen à fòra-terme.

Un sócio des Conservatori Balear mos suplica fassem à n'es qui li pertoch responde, sa present pregunta:

Suposat que s'han establitzes classes de *Guitèrra*, *Bandurria* y *Flauta* (*instrument*s aproposit per fé musiques à ses allòtes,) quant s'establirán ses classes de *Bombo*, *Platillos* y *Castañetes* (*instrument*s aproposit per fé títeres y balls de *boleros*)?

Sa música *clàssica* amb un parey de classes còm aquestes comensarà à trèure faves d'olla!

Per atendre à ses pèrdues qu'aquestes derreres aygades han causat à dins Menorca, es Govèrn ha destinat 2,000 pessetes.

Desitjaríam qu'es Govèrn tengués present qu'es pòbres santañinés y ervissenchs també son fiys d'Espanya.

A Santa Maria, en molt poch temps, han cuydat matá dos homos, desparantlos un'arma de foch.

Diuen qu'una partida de bergantells d'aquella vila, d'un quant temps à n'aquesta part se son alsats *pinchos*, y han prèss per mòda d' un *revolver* dins sa percinta.

¿Seria cosa de recomená aquesta moda à n'es Civils de Santa Maria?

El Comercio menut, que surt cada diumenge amb estampes y miñons, pareix que tracta de fé avorri es pochs monuments d'arquitectura y d'escultura que mos quedan à Mallorca. Altra cosa no podem pensá quant veym tan afollats de dibuix y tant escarbotats de litografia ó *zincografia* ets objèctes que reproduceix. Sèt ó vuyt setmanes hem esperat à veure si milloraria sa part artística y arqueològica d'aquesta il-lustracioneta, però còm més va més vela.

¡Vaja! anem à veure si en tornarné parlá no serà reñant, señols artistes del Comers.

Un Retgidó qu'ha mogut més pols y més renou qu'una granera quant l'estrenan, (encara que sia mala comparansa) va tení sa bona idèa de contá cuantes medalles mancaven à La Sala y resultà qu'hey eran totes, manco dues. Segons deyan, les guardavan dos ex-retgidós, tal volta amb s'idèa de tornarlessè penjá tan aviat còm tornassin esse elegits.

Encara qu' aquelles medalles valguen poca cosa més qu' altres tantes presentayes, bò es que qualeú se cuyd de tenirles esment, no per pò de rès, (pues tots es Retgidós qu' hem coneixuts y conexem son homos de sa més absoluta confiansa) sino perque s'adagi heu diu: *cada cosa en es seu lloc*.

Quant se tractava de restaurar es claustral de Sant Francesch, es Ministèri de Hacienda no va tení un cèntim que podè enviar amb aquell objècte: ara que s'ha resolt tirarlo en terra, mos consigna 3,338'75 pessetes. *Coses d'Espanya!*

Molt hem potoyat per veure si aquest monument, tal volta únic en so seu gènero, se salvaria, y Déu ó el Dimoni no hey han consentit. Sabem lo qu' han trabayat personnes que conexian es seu való artistich, però també sabem que moltes altres qu' haurian pogut ajudá, directa ó indirectament, han fets suèch.

Si al manco haguessin vengut à establirshi un parey de frares, tendriam s'esperansa de veurel reconstruït, perque ja's sab, un frare lléch tot sòl es homo per alsà un monument; y totes ses autoridats y corporacions locals no bastan per evità sa séua ruina. Es fets heu demòstran, en es nòstro sigle tan il-lustrat com es.

**

Ajuntaments molt més repel·lents y de tan pòques històries com es que tenim han ocupat *La Sala*, y may s' havian passat p' es cap trèure amb caxes des-tremades s' *Arxiu històrich del Reyno de Mallorca*. Aquesta feyna era à propòsit per entretenirshi s' Ajuntament actual; y, la veritat, ningú li tendrà enveja per sa glòria que conquista engegant s' Arxiu y els señós Arxius amb sos bons mòdos que usa. Volem que romança consignat à L' IGNORANCIA.

**

D' ensà que sa Filoxera fa de ses séues per Cataluña y València, s' ha prohibit es que puguen durmos abres joves, y han fets molt bé; perque aquesta señora té tants mals arrembatges qu' es necessari fugí d' ella. A n' es qui se quexan de no tení, per aquest motiu, abres bons y barato, los dirém que no ténen rahó. May hey havia hagut tanta avinentesa per fé noves plantacions. Anau à Sóller y heu tocaréu amb ses mans.

¿Voleu tarongés y llimoneres de recibo? Feys una visita en es planté de mestre Damià Lau y encara que'n demaneu à mils, serán servits.

¿Necessitau abres fruytals ó plantes de jardí? Avistauvos amb l' amo Pere Antoni Pallicé y demanaunhi en gran, que no los hi acabaréu.

Tirau ydò, à plantá abres ara qu' hey ha sahó; però no poseu molts d' aubar-coqués, perque bastants d' aubercocchs

peluts y lluents hey ha à Mallorca de cap à cap d' any.

S' altra dia, entraren lladres à La Sala de Lluchmajor. Ara son entrats lladres à La Sala de Llubi.

En comensà à allargá aquesta ronda-ya, aviat li arribarà es torn à La Sala de Ciutat.

No tendria rès d' estrañy, pues per pochs doblés qu' hey haja à La Sala, sempre n' hi haurà més que à sa caseta que à Son Rapiña ténen ses *Minones*; y amb tot y amb axò, hey han fets robatori aquests dies.

Per lo que pogués esse, convendria pagá aviat ets empleats, es municipals y es serenos.

S' Ajuntament pareix que vol comprendre à la fi que lo que més impòrta es fé doblés; y per axò ha determinat imposá noves contribucions sobre escales y persianes, cans, tramvia, etc. etc. Meèm, axí y tot, si bastarà per salvá es barco.

Està à punt de posarsé en venta un *Album d' Abecedaris* confeccional per espay de denou mesos à un d' ets establiments tipogràfichs de sa nòstra capital. Desd' ara el recomanam à n' es nòstros ignorant lectors.

Diuen es diaris que sa recaudació des Consums pareix qu' aumenta.

Però que en realitat no aumenta gens. Serà cosa de no frissá, y prenderho amb paciència, fins y tant qu' es servici estiga regularisat.

Totes ses còses vòlen es seu espay, y el mon no's fét amb un dia.

Diuen que d' aqui à sèt ó vuyt anys ja sortirà à llum es primé tom de sa *Biblioteca Balear* que per desembre del 77 s' anunciava en es derré número del *Museo Balear*.

Vertaderament si axò segueix amb tanta celeritat, haurem d' axamplá ses nòstres llibreries.

ADVERTENCIA.

Es dissapte de Nadal, si Déu ho vol, feym contes cloure, amb so número 80, es primé tom de L'IGNORANCIA. Suposat que romànen alguns exemplars complets, à sa nostra Administració (Rotger-11-Cadena de Cort), estarán venals per preu de 20 reals. Es números atrassats, en benefici à n' es qui vulgan completá sa séua col·lecció, se donan à preu corrent, 6 sia à 2 céntis ms cada un.

PORROS-FEYES.

SOLUCIONS Á LO DES NÚMERO PASSAT.

GEROGLIFICH.—*Casa mia, per pobre que sia.*
SEMBLANSES.—1. *En que té caza.*

2. *En que té ànima.*

3. *En que té canons.*

4. *En que fa puntes.*

TRIÀNGUL.—*Casada-Casad-Casa-Cas-Ca-C.*

FUGA.—*Parlà bé no còsta rès.*

PREGUNTA.—*Es roseys.*

ENDEVINAYA.—*Tinté y ploma.*

LES HAN ENDEVINADES:
Totes:—*Papuys, Compare Flasco y Un Escolà.*
Sis:—*Bernat Dimonió, Pèp Blat, Voraviova y Mestre'n Tòni.*
Tres:—*Tòfol Sereeri.*
Y una no més:—*Un Marinench.*

GEROGLIFICH

DEDICAT Á MA COSINA J. M. A. Y O.

Qui



al mat

J. SEUGITRA.

SEMBLANSES.

1. *En que s'assembla un trasto arreconat à un hòmo?*
2. *Y un General à un cementèri?*
3. *Y un piano à un barco?*
4. *Y un rosari à un Sant?*

PERE.

TRIANGUL DE PARAULES.

• • •
• • •
• • •
• • •
• • •

Ompli aquests pichs amb lletres que llegides diagonalment y de través, digan: sa 1.ª retxa y sa 2.ª, lo qu' hey ha à qualsevol vila; sa 3.ª, lo que té el Bisbe; sa 4.ª, lo que diu que fa un qui no vol deure; sa 5.ª, lo que tothom ha mesté, y sa 6.ª, una lletra.

UN SARDINÉ QUE FESTETJA.

PROBLEMA.

Una dòna estava à plassa amb dos grans còvos tots plens d' òus: passà un carboné amb so mul carregat, tan ran d' es còvos, que tropessà amb ells y los rompé tots. Condemnat à pagarlos, demanàren à sa placera quants d' òus hey havia, y contestà:—Si los contava de 2 en 2, m' en quedava un de senà; si los contava de 3 en 3, també m' en quedava un; y lo mateix si los contava de 4 en 4, de 5 en 5 y de 6 en 6, sempre m' en quedava un; però en contarlos de 7 en 7, llevà venian justs. ¿Quants d' òus hey havia dins es dos còvos?

UN XIMPLE.

ENDEVINAYA.

Tú que preténs d' entenent,
Me sabràs endeviná
¿Qu' es lo que més via fá
Qu' es llamp, sa vista y es vent?

JORDI DES RECÓ.

(Ses solucions dissapte qui dé si som cius.)

20 NOVEMBRE DE 1880.

Estampa den Pere J. Gelabert.